

**LISTA ZEMALJA**

Albanija  
Bjelarusija  
Bosna i Hercegovina  
Kosovo <sup>(1)</sup>  
Sjeverna Makedonija  
Moldavija  
Crna Gora  
Rusija  
Srbija  
Švajcarska  
Turska  
Ukrajina  
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije bez Sjeverne Irske <sup>(2)</sup>

---

(1) Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stavovi o statusu te je on u skladu sa RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju nezavisnosti Kosova.

(2) Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj u skladu sa Sporazumom o povlačenju.

## HRANA I HRANA ZA ŽIVOTINJE KOJA MOŽE DA SE UNOSI U CRNU GORU

| Tarifna oznaka (TO) | Naziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Hrana navedena u nastavku kao „mješavine” odnosi se na mješavine koje sadrže divlje gljive i/ili divlje voće roda <i>Vaccinium</i> u količini većoj od 20 %, bilo da je riječ o sadržu pojedinačnog proizvoda ili o sadržaju zbira divljih gljiva i divljeg voća roda <i>Vaccinium</i>.</b>                                                                                                                                                        |
| ex 0709 51 00       | jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), svježe ili rashlađene, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih jestivih gljiva iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), svježih ili rashlađenih                                                                                                                                                                                                                                 |
| ex 0709 52 00       | vrganji iz roda <i>Boletus</i> , svježi ili rashlađeni, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih vrganja iz roda <i>Boletus</i> , svježih ili rashlađenih                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ex 0709 53 00       | lisičarke iz roda <i>Cantharellus</i> , svježe ili rashlađene, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih lisičarki iz roda <i>Cantharellus</i> , svježih ili rashlađenih                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ex 0709 54 00       | shiitake ( <i>Lentinus edodes</i> ), svježe ili rashlađene, osim iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva shiitake ( <i>Lentinus edodes</i> ), svježih ili rashlađenih                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ex 0709 55 00       | matsutake ( <i>Tricholoma matsutake</i> , <i>Tricholoma magnivelare</i> , <i>Tricholoma anatolicum</i> , <i>Tricholoma dulciolens</i> , <i>Tricholoma caligatum</i> ), svježe ili rashlađene, osim iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva matsutake, ( <i>Tricholoma matsutake</i> , <i>Tricholoma magnivelare</i> , <i>Tricholoma anatolicum</i> , <i>Tricholoma dulciolens</i> , <i>Tricholoma caligatum</i> ), svježih ili rashlađenih |
| ex 0709 56 00       | tartufi ( <i>Tuber</i> spp.), svježi ili rashlađeni, osim iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih tartufa ( <i>Tuber</i> spp.), svježih ili rashlađenih                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ex 0709 59 00       | ostale gljive, svježe ili rashlađene, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih ostalih gljiva, svježih ili rashlađenih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ex 0710 80 61       | jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ) (nekuvane ili kuvane u pari ili vodi), smrznute, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih jestivih gljiva iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ) (nekuhanih ili kuvanih u pari ili vodi), smrznute                                                                                                                                                                               |
| ex 0710 80 69       | ostale gljive (nekuvane ili kuvane u pari ili vodi), smrznute, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih ostalih gljiva (nekuvanih ili kuvanih u pari ili vodi), smrznute                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ex 0710 80 95       | tartufi ( <i>Tuber</i> spp.) (nekuvani ili kuvani u pari ili vodi), smrznuti, osim iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih tartufa (nekuvanih ili kuvanih u pari ili vodi), smrznute                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex 0711 51 00 | jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), privremeno konzervisane, ali u tom stanju nepodesne za neposrednu potrošnju, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih jestivih gljiva iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), privremeno konzervisanih, ali u tom stanju nepodesnih za neposrednu potrošnju                               |
| ex 0711 59 00 | ostale gljive i tartufi, privremeno konzervisani, ali u tom stanju nepodesni za neposrednu potrošnju, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih ostalih gljiva i tartufa, privremeno konzervisanih, ali u tom stanju nepodesnih za neposrednu potrošnju                                                                                           |
| ex 0712 31 00 | jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), suve, cijele, rezane, rezane na kolutiće, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih jestivih gljiva iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), suvih, cijelih, rezanih, rezanih na kolutiće, lomljenih ili u prahu, ali dalje nepripremljenih |
| ex 0712 32 00 | Judino uvo ( <i>Auricularia</i> spp.), suvo, cijelo, rezano, rezano na kolutiće, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva Judino uvo ( <i>Auricularia</i> spp.), suvih, cijelih, rezanih, rezanih na kolutiće, lomljenih ili u prahu, ali dalje nepripremljenih                           |
| ex 0712 33 00 | gljive sluzavke ( <i>Tremella</i> spp.), suve, cijele, rezane, rezane na kolutiće, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva sluzavki ( <i>Tremella</i> spp.), suvih, cijelih, rezanih, rezanih na kolutiće, lomljenih ili u prahu, ali dalje nepripremljenih                              |
| ex 0712 34 00 | shiitake ( <i>Lentinus edodes</i> ) suve, cijele, rezane, rezane na kolutiće, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva shiitake ( <i>Lentinus edodes</i> ) suvih, cijelih, rezanih, rezanih na kolutiće, lomljenih ili u prahu, ali dalje nepripremljenih                                 |
| ex 0712 39 00 | ostale gljive i tartufi, suvi, cijeli, rezani, rezani na kolutiće, lomljeni ili u prahu, ali dalje nepripremljeni, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih ostalih gljiva i tartufa, suvih, cijelih, rezanih, rezanih na kolutiće, lomljenih ili u prahu, ali dalje nepripremljenih                                                             |
| ex 2001 90 50 | gljive, pripremljene ili konzervisane u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva pripremljene ili konzervisane u sirćetu ili sirćetnoj kiselini                                                                                                                                                           |
| ex 2001 90 97 | tartufi ( <i>Tuber</i> spp.) pripremljeni ili konzervirani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, osim iz uzgoja<br>mješavine uzgojenih i divljih tartufa ( <i>Tuber</i> spp.) pripremljene ili konzervisane u sirćetu ili sirćetnoj kiselini                                                                                                                        |
| ex 20 03      | gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, osim gljiva iz uzgoja;<br>mješavine uzgojenih i divljih gljiva i tartufa, pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini                                                                                              |
| ex 0810 40    | divlje brusnice, divlje borovnice i drugo divlje voće roda <i>Vaccinium</i> , svježe;                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | mješavine divljih i uzgojenih brusnica, borovnica i drugog voća roda <i>Vaccinium</i> , svježe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ex 0811 90 50 | divlje evropske samonikle borovnice ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne;<br>mješavine divljih i uzgojenih evropskih borovnica ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ex 0811 90 70 | divlje kanadske borovnice ( <i>Vaccinium myrtilloides</i> ) i američke niskogrmaste borovnice ( <i>Vaccinium angustifolium</i> ), nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne;<br>mješavine divljih i uzgojenih kanadskih borovnica ( <i>Vaccinium myrtilloides</i> ) i američkih niskogrmastih borovnica ( <i>Vaccinium angustifolium</i> ), nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne                                                                                                                                                               |
| ex 0811 90 95 | divlje voće drugih vrsta roda <i>Vaccinium</i> , nekuvano ili kuvano u pari ili vodi, smrznuto, nezavisno sadrži li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne<br>mješavine divljeg i uzgojenog voća drugih vrsta roda <i>Vaccinium</i> , nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, nezavisno sadrži li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ex 0812 90 40 | divlje evropske samonikle borovnice ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), privremeno konzervisane, ali u tom stanju nepodesne za neposrednu konzumaciju;<br>mješavine divljih i uzgojenih evropskih samoniklih borovnica ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), privremeno konzervisane, ali u tom stanju nepodesne za neposrednu konzumaciju;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ex 0813 40 95 | divlje voće, suvo, roda <i>Vaccinium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ex 0813 50 15 | mješavina suvog voća ili orašastih plodova i sušenog voća koja sadrži divlje voće roda <i>Vaccinium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ex 0813 50 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ex 0813 50 91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ex 0813 50 99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ex 20 07      | džemovi, voćni želei, marmelade, pirei od voća ili orašastih plodova i paste od voća ili orašastih plodova, dobijeni kivanjem, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne, napravljeni od i/ili sadrže divlje voće roda <i>Vaccinium</i> ili prerađene proizvode od njega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ex 2008 93    | američke krupnoplodne brusnice ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ) i evropske šumske brusnice ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ), drugačije pripremljene ili konzervisane, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenute niti uključene na drugom mjestu;<br>mješavine divljih i uzgojenih američkih krupnoplodnih brusnica ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ) i evropskih šumskih brusnica ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ), drugačije pripremljene ili konzervisane, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenute niti uključene na drugom mjestu |
| ex 2008 97    | Mješavine voća, orašastih plodova i ostalih jestivih dijelova biljaka, drugačije pripremljene ili konzervisane, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenute niti uključene na drugom mjestu, koje sadrže divlje voće roda <i>Vaccinium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex 2008 99 28<br>ex 2008 99 34<br>ex 2008 99 37<br>ex 2008 99 40<br>ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 67<br>ex 2008 99 99                                   | drugo divlje voće roda <i>Vaccinium</i> , drugačije pripremljeno ili konzervirano, nezavisno sadrži li dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenuto niti uključeno na drugom mjestu;<br>mješavine divljeg i uzgojenog drugog voće roda <i>Vaccinium</i> , drugačije pripremljene ili konzervisane, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenuto niti uključeno na drugom mjestu                                                                                                                                                        |
| ex 2009 81                                                                                                                                            | sok od američke krupnoplodne brusnice ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ) i sok od europske šumske brusnice ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ), nefermentiran i bez dodatog alkohola, nezavisno sadrži li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne;<br>sok od američke krupnoplodne brusnice ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ) i sok od evropske šumske brusnice ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ) od mješavine divljeg voća i voća iz uzgoja, nefermentisan i bez dodatog alkohola, nezavisno sadrži li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne |
| ex 2009 89 35<br>ex 2009 89 38<br>ex 2009 89 79<br>ex 2009 89 86<br>ex 2009 89 89<br>ex 2009 89 99                                                    | Drugi sokovi od divljeg voća roda <i>Vaccinium</i> , nefermentisani i bez dodatog alkohola, nezavisno sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ex 2009 90 21<br>ex 2009 90 29<br>ex 2009 90 51<br>ex 2009 90 59<br>ex 2009 90 94<br>ex 2009 90 96<br>ex 2009 90 98                                   | mješavina sokova od divljeg voća i/ili koji sadrže divlje voće roda <i>Vaccinium</i> ili od prerađenih proizvoda od njega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ex 2202 10                                                                                                                                            | Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima ili aromama, koje sadrže sok ili druge prerađene proizvode od divljeg voća roda <i>Vaccinium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ex 2202 99                                                                                                                                            | Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima ili aromama i ostala bezalkoholna pića, koja sadrže sok ili druge prerađene proizvode od divljeg voća roda <i>Vaccinium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       | <b>Zbog rizika od kontaminacije radioaktivnošću hrana navedena u nastavku odnosi se na hranu koja se sastoji od dva ili više sastojaka, koja sadrži bilo koji od prethodno navedenih pojedinačnih proizvoda u količini većoj od 20 %, bilo da je riječ o sadržaju pojedinačnog proizvoda ili o sadržaju zbira navedenih proizvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ex 1704 90                                                                                                                                            | Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa, osim žvakaćih guma, nezavisno jesu li prevučene šećerom ili ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ex 18 06                                                                                                                                              | Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi sa kakaom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ex 19 05                                                                                                                                              | Hljeb, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, nezavisno o tome sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku upotrebu, pečatne oblande, rižin papir i slični proizvodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( <sup>1</sup> ) Nivo primjenljiv na koncentrisane ili sušene proizvode izračunava se na osnovu rekonstituisanog proizvoda, pripremljenog za ishranu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(<sup>2</sup>) Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stav o statusu ti je on u skladu sa RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju nezavisnosti Kosova.

(<sup>3</sup>) Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj u skladu sa Sporazumom o povlačenju.

(<sup>4</sup>) Popis imena i oznaka zemalja dostupan je na internet stranici: [http://www.iso.org/iso/country\\_codes/iso-3166-1\\_decoding\\_table.htm](http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm)

## SERTIFIKAT ZA UVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA U CRNU GORU

|                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZEMLJA</b>                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            | <b>Službeni sertifikat za EU</b>                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| Dio 1. : Podaci o otpremljenoj pošiljci                                                           | <b>1.1 Pošiljalac/Izvoznik</b><br>Naziv:<br>Adresa:<br>Telefon:                                                                                 |                                     |                                                            | <b>1.2 Referentni broj sertifikata</b>                                           |                                 | <b>1.2a Referentni broj u sistemu IMSOC</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            | <b>1.3 Centralni nadležni organ</b>                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            | <b>1.4 Lokalni nadležni organ</b>                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            | <b>1.5 Primalac/ Uvoznik</b><br>Naziv:<br>Adresa:<br>Poštanski broj:<br>Telefon: |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   | <b>1.7 Zemlja porijekla</b>                                                                                                                     | <b>Oznaka ISO</b>                   | <b>1.8 Regija porijekla</b>                                | <b>1.9 Zemlja odredišta</b>                                                      | <b>Oznaka ISO</b>               | <b>1.10</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   | <b>1.11 Mjesto otpreme</b><br>Naziv:<br>Adresa:                                                                                                 |                                     |                                                            | <b>1.12 Mjesto odredišta</b><br>Naziv:<br>Adresa:                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   | <b>1.13 Mjesto utovara</b>                                                                                                                      |                                     |                                                            | <b>1.14. Datum i vrijeme otpreme</b>                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   | <b>1.15 Prevozno sredstvo</b><br>Avion <input type="checkbox"/><br>Drumsko vozilo <input type="checkbox"/><br>Identifikacija:                   |                                     |                                                            | Berod <input type="checkbox"/><br>Željeznički vagon <input type="checkbox"/>     | Ostalo <input type="checkbox"/> | <b>1.16 Ulazni granični kontrolni prelaz</b><br><br><b>1.17 Prateći dokumenti</b><br><input type="checkbox"/> Laboratorijski izvještaj<br>Br.:<br>Datum izdavanja:<br><br><input type="checkbox"/> Ostalo:<br>Vrsta:<br>Broj: |
|                                                                                                   | <b>1.18 Uvjeti prevoza</b><br>Sobna temperatura <input type="checkbox"/> Rashlađeno <input type="checkbox"/> Zamrznuto <input type="checkbox"/> |                                     |                                                            |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   | <b>1.19 Broj kontejnera/broj plombe</b>                                                                                                         |                                     |                                                            |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.20 Roba je sertifikovana za sljedeće namjene:</b><br>Ishrana ljudi: <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.21</b>                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                     | <b>1.22 Za unutrašnje tržište</b> <input type="checkbox"/> |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.23 Ukupan broj paketa</b>                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>1.24 Količina</b><br>Ukupan broj | <b>Ukupna neto masa (kg)</b>                               |                                                                                  | <b>Ukupno bruto masa (kg)</b>   |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.25 Opis robe</b><br>Br:                                                                      |                                                                                                                                                 |                                     |                                                            |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| Vrsta (naučni naziv)                                                                              |                                                                                                                                                 | Oznaka i naslov KN-a                |                                                            | Vrsta pakovanja                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| Krajnji potrošač                                                                                  | Broj paketa                                                                                                                                     | Neto masa                           | Broj serije                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |



**ZEMLJA****Sertifikat za uvoz/unos hrane i hrane za životinje**

| II. Podaci o zdravstvenom stanju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2 Referentni broj sertifikata | 1.2a Referentni broj u sastavu IMSOC |                               |                         |               |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--|
| <p><b>II.1 Ja, niže potpisani, izjavljujem da sam upoznat sa odredbama zakona o bezbjednosti hrane kojim je uređena higijena hrane i kontrola hrane, zdravlja životinja i bilja i zaštita dobrobiti životinja i potvrđujem sljedeće:</b></p> <p><b>II.1.1.</b> hrana iz prethodno navedene pošiljke identifikacione oznake _____ (navesti identifikacionu oznaku pošiljke u skladu sa propisom kojim su definisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenja nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu a posebno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Njena primarna proizvodnja i prateće djelatnosti definisane Priloom 1 Dio A propisa kojim je uređena higijena hrane;</li><li>- Sa njom se postupalo i, prema potrebi, pripremljena je, pakovana i uskladištena na higijenski način u skladu sa zahtjevima iz Priloga 2 propisa kojim je uređena higijena hrane;</li><li>- Potiče iz objekta gdje se sprovode postupci zasnovani na HACCP principima u skladu sa zakonom o bezbjednosti hrane, i</li></ul> <p><b>II.2.</b> Ja, niže potpisani, potvrđujem u skladu sa propisom kojim su definisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenja nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Iz prethodno opisane pošiljke uzorci su uzeti dana.... (datum ) i laboratorijski ispitani dana ... (datum) u _____ (naziv laboratorije) metodama ispitivanja cezijuma -137;</li><li>- Pojednostosti o metodama laboratorijskog ispitivanja i svi rezultati izvršenih ispitivanja priloženi su i u skladu su sa propisanim maksimalno dozvoljenim nivoima iz člana 3 stav 2 propisa kojim su definisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenja nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu.</li></ul> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vidjeti uputstvo za ispunjavanje dato u Peilog 3 propisa kojim su definisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenja nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu.</li><li>- -dio II.: Boja potpisa mora se razlikovati od boje štampe. Isto se pravilo primjenjuje na pečate koji nijesu reljefni ili je riječ o vodenom žigu.</li></ul> |                                 |                                      |                               |                         |               |                |              |  |
| <p><b>Službena lica za sertifikovanje:</b></p> <table border="0"><tr><td data-bbox="228 1556 802 1590"><b>Ime (velikim slovima):</b></td><td data-bbox="802 1556 1348 1590"><b>Zvanje i titula:</b></td></tr><tr><td data-bbox="228 1601 638 1635"><b>Datum:</b></td><td data-bbox="1348 1601 1442 1635"><b>Potpis:</b></td></tr><tr><td data-bbox="638 1646 1348 1680" style="text-align: center;"><b>Pečat</b></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                      | <b>Ime (velikim slovima):</b> | <b>Zvanje i titula:</b> | <b>Datum:</b> | <b>Potpis:</b> | <b>Pečat</b> |  |
| <b>Ime (velikim slovima):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zvanje i titula:</b>         |                                      |                               |                         |               |                |              |  |
| <b>Datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Potpis:</b>                  |                                      |                               |                         |               |                |              |  |
| <b>Pečat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                      |                               |                         |               |                |              |  |

Dio 2. : Sertifikacija



## UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE SLUŽBENOG CERTIFIKATA

### OPŠTA UPUTSTVA

Za odabir mogućnosti označiti krstićem (X) odgovarajuće polje.

Oznaka „ISO” je međunarodna standardna dvoslovna oznaka zemlje u skladu sa međunarodnom normom ISO 3166 alpha-2 (1).

U poljima I.15., I.18. i I.20. moguće je odabrati samo jednu opciju.

Polja su obavezna, osim ako nije drugačije navedeno.

Ako se nakon izdavanja službenog sertifikata promijeni primaoc pošiljke, ulazno granično inspekcijsko mjesto ili podaci o prevozu (prevozno sredstvo i datum), subjekat odgovoran za pošiljku mora o tome obavijesti nadležni organ za bezbjednost hrane, države ulaska. Zbog takve promjene ne podnosi se zahtjev za zamjenski sertifikat.

Ako je službeni sertifikat podnijet u sistemu IMSOC, primjenjuje se sljedeće:

- unosi ili polja iz dijela I. čine rječnike podataka za elektronsku verziju službenog sertifikata;
- raspored polja u dijelu I. predloga službenog sertifikata njihova veličina i oblik samo su okvirni;
- ako je pečat obavezan, njegov elektronski ekvivalent je elektronski pečat.
- Takav pečat mora biti u skladu sa propisom kojim se uređuju pravila za izdavanje elektronskog sertifikata.

### DIO I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zemlja:       | ime zemlje koja izdaje sertifikat.                                                                                                                                                                                                                               |
| Rubrika I.1.  | Pošiljaoc/izvoznik: ime i adresa (ulica, grad i regija, pokrajina ili zemlja, prema potrebi) fizičko ili pravno lice koje šalje pošiljku i koja se mora nalaziti u zemlji.                                                                                       |
| Rubrika I.2.  | Referentni broj sertifikata: jedinstvena obavezna oznaka koju je dodijelio nadležni organ zemlje u skladu sa sopstvenom klasifikacijom. Ova rubrika obavezna je za sve sertifikate koji nisu podnijeti u sistemu IMSOC.                                          |
| Rubrika I.2.a | Referentni broj u sistemu IMSOC: jedinstvena referentna oznaka koju sistem automatski dodjeljuje ako je sertifikat registrovan u sistemu IMSOC. Ova rubrika se ne popunjava ako sertifikat nije u sistemu IMSOC.                                                 |
| Rubrika I.3.  | Centralni nadležni organ: naziv centralnog nadležnog organa u zemlji koje izdaje sertifikat.                                                                                                                                                                     |
| Rubrika I.4.  | Lokalni nadležni organ: ime lokalnog organa u zemlji koje izdaje sertifikat, ako je primjenljivo.                                                                                                                                                                |
| Rubrika I.5   | Primaoc/uvoznik: ime i adresa fizičkog ili pravnog lica kojem je pošiljka namijenjena.                                                                                                                                                                           |
| Rubrika I.6   | Subjekt odgovoran za pošiljku: ime i adresa odgovornog lica koje je zaduženo za pošiljku kada se prijavljuje na graničnom kontrolnom mjestu i koje daje potrebne izjave nadležnim organima u svojstvu ili u ime uvoznika. Ispunjavanje ovog polja nije obavezno. |
| Rubrika I.7.  | Zemlja porijekla: ime i ISO oznaka zemlje iz koje roba potiče, u kojoj je uzgojena, ubrana ili proizvedena.                                                                                                                                                      |
| Rubrika I.9.  | Zemlja odredišta: ime i ISO oznaka zemlje odredišta proizvoda.                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubrika I.11.                       | Mjesto otpreme: naziv i adresa gazdinstva ili objekata iz kojih proizvodi potiču. Bilo koja jedinica trgovačkog društva u prehrambenom sektoru. Potrebno je navesti samo objekat koji šalje proizvode. U slučaju trgovine koja uključuje više zemalja (trostrano kretanje) mjesto otpreme je zadnji objekat u izvoznom lancu u zemlji iz kojeg se konačna pošiljka prevozi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rubrika I.12.                       | Mjesto odredišta: ispunjavanje ovog polja nije obavezno.<br>Za stavljanje na tržište: mjesto na koje se proizvodi šalju radi konačnog istovara. Navesti ime, adresu i broj odobrenja gazdinstva ili objekata u mjestu odredišta, ako je primjenljivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rubrika I.14.                       | Datum i vrijeme otpreme: datum polaska prevoznog sredstva (avion, plovilo, željeznički vagon ili drumsko vozilo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rubrika I.15.                       | Prevozno sredstvo: prevozno sredstvo u kojem roba napušta zemlju otpreme.<br>Način prevoza: avion, plovilo, željeznički vagon, drumsko vozilo ili ostalo. „Ostalo” se odnosi na prevozna sredstva koja nijesu obuhvaćena propisom o zaštiti životinja tokom prevoza i sa prevozom povezanim postupcima.<br>Identifikaciona oznaka prevoznog sredstva: za avione broj leta, za plovila ime broda, za željeznički vagon identifikaciona oznaka voza i broj vagona, za drumski prevoz broj registarskih oznaka i registarski broj prikolice, ako je primjenljivo.<br>U slučaju prevoza trajektom potrebno je navesti i identifikacionuu oznaku drumskog vozila, broj registarskih oznaka i registarski broj prikolice ako je primjenljivo, i ime predviđenog trajekta |
| Rubrika I.16.                       | Ulazno granično inspekcijsko mjesto ili kontrolno mjesto: navesti ime graničnog inspekcijskog mjesta i njegovu identifikacionu oznaku dodijeljenu u sistemu IMSOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rubrika I.17.<br>Prateći dokumenti: | Laboratorijski izvještaj: navesti referentni broj i datum izdavanja izvještaja/rezultata laboratorijskog ispitivanja u skladu sa propisom o mjerama za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenje nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu.<br>Ostalo: potrebno navesti vrstu i referentni broj dokumenta ako pošiljku prate drugi dokumenti, kao što je komercijalni dokument (npr: broj avionskog tovarnog lista, broj teretnice ili komercijalni broj voza ili drumskog vozila).                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rubrika I.18.                       | Uslovi prevoza: kategorija potrebne temperature tokom prevoza proizvoda (sobna, rashlađena, zamrznuta). Moguće je odabrati samo jednu kategoriju.<br>Rubrika I.19. Broj kontejnera/broj plombe: odgovarajući brojevi, ako je primjenljivo.<br>Ako se roba prevozi u zatvorenim kontejnerima, navodi se broj kontejnera. Navodi se samo broj službene plombe. Službena plomba je samo ona plomba koja je na kontejner, kamion ili željeznički vagon postavljena pod nadzorom nadležnog organa koji izdaje sertifikat.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rubrika I.20.                       | Roba je sertifikovana za sljedeće namjene: navesti predviđenu namjenu proizvoda kako je navedena u odgovarajućem službenom sertifikatu.<br>Ishrana ljudi: odnosi se samo na proizvode namijenjene ishrani ljudi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubrika I.22. | Za unutrašnje tržište: za sve pošiljke namijenjene za stavljanje na tržište.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubrika I.23. | Ukupni broj paketa: broj paketa. U slučaju pošiljki u rasutom stanju ovo polje nije obavezno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rubrika I.24. | Količina: Ukupna neto masa: definiše se kao masa same robe bez neposrednih kontejnera ili pakovanja. Ukupna bruto masa: ukupna masa u kilogramima. Definiše se kao ukupna masa proizvoda i neposrednih kontejnera i svih njihovih pakovanja, ne uključujući kontejnere i ostalu opremu za prevoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rubrika I.25. | Opis robe: upisati odgovarajuću oznaku Harmonizovanog sistema (oznaka HS) i naziv koji je definisala Svjetska carinska organizacija u skladu sa propisom o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o zajedničkoj carinskoj tarifi. Carinski opis prema potrebi se dopunjuje dodatnim podacima neophodnim za klasifikaciju proizvoda. Navesti vrstu proizvoda, broj paketa, vrstu ambalaže, broj serije, neto masu i krajnjeg potrošača -proizvodi upakovani za - krajnjeg potrošača. Vrsta: naučni naziv ili naziv u skladu sa propisima kojim se uređuje informisanje potrošača o hrane. Vrsta pakovanja: navesti vrstu pakovanja u skladu sa definicijom iz Preporuka br. 21 (4) UN/CEFACT-a (Centar Ujedinjenih naroda za olakšavanje trgovine i elektronsko poslovanje). |

## DIO II.: Sertifikovanje

Ovaj dio ispunjava službeno lice za sertifikovanje koju je nadležni organ ovlastio za potpisivanje službenih sertifikata, u skladu sa zakonom .

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubrika II.                      | Podaci o zdravstvenom stanju: ovaj dio treba ispuniti u skladu sa propisanim posebnim zdravstvenim zahtjevima za predmetnu vrstu proizvoda utvrđenim i u sporazumima o ekvivalentnosti sa određenim zemljama ili drugim propisima na snazi (i EU propisima), kao što su propisi o sertifikovanju. Ako službeni sertifikat nije podniet u sistemu IMSOC službeno lice za sertifikovanje mora precrtati i parafirati izjave koje nisu relevantne i na njih staviti pečat ili ih u cjelosti izbrisati iz sertifikata. Ako je službeni sertifikat podniet u sistemu IMSOC, izjave koje nisu relevantne potrebno je precrtati ili ih u cjelosti izbrisati iz sertifikata. |
| Rubrika II.a                     | Referentni broj sertifikata: ista referentna oznaka kao u rubrici I.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rubrika II.b                     | Referentni broj u sistemu IMSOC: ista referentna oznaka kao u rubrici I.2.a. Obavezno samo za službene sertifikate koji se podnose u sistemu IMSOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Službeno lice za sertifikovanje: | Službenik nadležnog organa ovlašćen za potpisivanje službenih sertifikata koje izdaje taj nadležni organ: navesti ime velikim štampanim slovima, zvanje i titulu, ako je primjenljivo, identifikacioni broj i pečat nadležnog organa i datum potpisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |